

PRIMLJENO:	16. X 20 17. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	31-2/17-1/5
VEZA:	
EPA:	224XXVI
SKRAĆENICA:	PRILOG:

**SKUPŠTINA CRNE GORE
PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE
g-dinu Ivanu Brajoviću**

16. oktobar 2017. g, Podgorica

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore na **Predlog zakona o vanjskim poslovima** podnosimo sljedeće amandmane:

AMANDMAN 1

U članu 61 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Generalni direktor je diplomata koji ima najmanje pet godina iskustva na diplomatskim poslovima od čega bar jedan mandat u inostranstvu.“

Obrazloženje:

U članu 61 se govori o generalnom direktoru, vrlo kratko i nedorečeno. S obzirom da se radi o mjestu koje zahtijeva prilično profesionalnog znanja i iskustva u diplomatiji, trebalo je propisati i minimum diplomatskog iskustva. Recimo, najmanje 5 godina iskustva na diplomatskim poslovima od čega bar jedan mandata u inostranstvu, jer na tako odgovorno i zahtjevno mjesto ne mogu se imenovati ljudi sa skromnim diplomatskim iskustvom. Tako je bar u drugim diplomatijama a naravno razumijem da mi još nemamo izgrađeni kadar i da smo prinuđeni na improvizovana rješenja. Međutim, ako težimo profesionalizaciji diplomatije onda moramo poštovati standarde koje imaju zemlje EU a koje su približno naše veličine.

AMANDMAN 2

U članu 70 stav 2 tačka 1 mijenja se i glasi:

„odgovarajuće znanje jednog ili više stranih jezika - zvaničnih jezika koji su u upotrebi u Ujedinjenim nacijama ili njemačkog jezika“.

Obrazloženje:

U članu 70 stav 2 tačka 1 kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa navodi se znanje jednog ili više stranih jezika, pri čemu se ne precizira na koje jezike se misli. Dakle, sa formalne tačke gledišta dovoljno je da kandidat poznaje, recimo, bosanski, srpski ili hrvatski jezik i da zadovolji ovu formu. Tj. formulacijom „jedan od stranih

jezika“, ostavljamo prostor za slobodna tumačenja da se računa bilo koji jezik. Mislim da bismo otklonili takva tumačenja moramo precizno reci da se pod stranim jezicima podrazumijevaju diplomatski jezici koji su u upotrebi u UN, a da podsjetim to su engleski, francuski, španski, ruski i kineski, sa dodatim njemačkim jezikom. Kada je riječ o praktičnoj vrijednosti, onda je na prvom mjestu engleski kao standardni uslov, a onda i ostali kako bi se zadovoljio ovaj uslov.

AMANDMAN 3

U članu 99 u grupi poslova I poslije tačke 2 dodaje se nova tačka koja glasi:

„3. Ambasador u Ministarstvu 15,56“

Tač. 3 postaje 4.

U grupi poslova II tač. 2 briše se.

Tač. 3 i 4 postaju 2 i 3.

Obrazloženje:

U članu 99 primjetna je nedosljednost kojom se propisuju koeficijenti o zaradama. Smatram da je napravljen propust ili neadekvatno korišćenje komparativnih iskustava etabliranih diplomatija kada je riječ o rangiranju ambasadora u MVP ili tzv. ambasadora sa posebnim ovlašćenjima, koji su smješteni u II grupu poslova iza Glavnog diplomatskog inspektora sa koeficijentom 13,83. Na osnovu iskustava i znajući situaciju u MVP nedopustivo je da recimo generalni direktori budu ispred ambasadora, ako znamo da na tu funkciju može biti imenovan diplomata u zvanju ministra-savjetnika i sa skromnim diplomatskim iskustvom. I sada imamo apsurdnu situaciju da generalni direktori polažu DK ispit pred Komisijom u kojoj su ambasadori, kao ljudi sa iskustvom u diplomatiji od preko 30 godina i sa više mandata u inostranstvu kao šefovi DKP. Dakle, moj predlog je da se ambasadori sa posebnim ovlašćenjima rangiraju u Grupi I odmah iza državnog i generalnog sekretara a ispred generalnih direktora, ili barem u rangu generalnog direktora, jer ako želimo da poštujemo profesionalizam, znanje i iskustvo, onda ovakvo rješenje nema alternativu.

Poslanik

mr Ervin Ibrahimović

